



**BOKAMOSO
SOLAR**



**MORANANG 2021
LEKWALODIKGANG**



LENAANE LA BAŠWA GO NOLOFATSA LEETO GO YA KWA BOGOLONG



Bašwa ba feta 100 go tswa kwa Kanana le Kgakala ba simolotse lenaane la tlhabololo la dikgwedi di le thataro, go ba thusa go bona tsela ya leeto la bone go ya kwa bogolong.

Botlhe ba lebagane le lenaane le le nang le kaedi, le le ba thusitseng go supa ditlalelo tsa bone le dikgwetlho tse ba lebaganeng le tsone. Dithulaganyo tsa Dithoto tse di lkaegileng mo Tlhabololong ya Loago di tlhomilwe go rotloetsa batsayakarolo ba bašwa, ba ba abetsweng boitseanape go kgona go bona ditharabololo tsa bone tse di kgethegileng.

Maitlhamo ka bottlalo a lenaane leno ke go ba thusa go fitlhelela dithuto tsa botshelo tse di tlhokegang go lebagana le leeto la bone go ya kwa bogodong mmogo le go abela bašwa bano tšhono ya go fitlhelela tshedimosetso e ba sa kgoneng go e bona.

"Rotlhe re tshegetsela lenaane leno ka 100% . E dira gore rotlhe re akanye ka mokgwa o o sa tshwaneng le go re neela tshepo. Bontsi jwa rona re ne re na le kgatelelo ya maikutlo, mme jaanong re itumetse le go nyorelwa tshedimosetso e nngwe le mmogo le dišhono", go ne ga bua mongwe wa boitseanape.

DIKGATO DI LE THATARO GO TLHAPA DIATLA TSA GAGO



Dirisa sesepa



Forogotlha diatla ka menwana



Raba dintlha tsa menwana



Raba malokololo a seaila



Tsokotsa diatla tsa gago



Phimola diatla tsa gago

STAY SAFE

#CoronaVirus
www.nicd.ac.za
www.health.gov.za

Saete ya Didiriswa tsa Aforika
Borwa tsa COVID-19:
www.sacoronavirus.co.za



bokamososolar.co.za

info@bokamososolar.co.za



Like our Facebook Page | **RenewEnergyCo**

DISENTHARA TSE DI BOTOKA TSA DITHUTO TSA BAAGI

Bokamoso Solar e simolotse lenaane la yone la tokafatso ya mafaratlhatlha kwa Disenthareng tsa Tlhabololo ya Sešweng ya Bana (ECD), kwa baaging ba e ileng baamogeladiitshiamelo ba yone.

Lenaane le lebagana le dikgwetlho tse disenthara tsa selegae tsa ECD le lebagane le tsone, go tokafatsa boemo, go ruta le tikologo ya dithuto, gore bana ba nne le lefelo le le babalesegile le le tokafadiitshweng le le siametseng boithutelo.

Baabeladitirelo tsa selegae ba ile go dirisiwa go diragatsa ditshiamiso le tshetso kwa ditirelong di le tlhano tsa ECD kwa Mmasepaleng wa Selegae wa Matlosana kwa Baaging ba kwa Kanana ; le di le lesome kwa Mmasepaleng wa Selegae wa Maquassi Hill, kwa Baaging ba kwa Kgakala.

Didirisa tsa dithuto tsa motheo le dilo tse dingwe tse di amanang le tlhabololo ya sešweng ya bana di ile go sekasekiwa, tse di akaretsang didirisa tsa go tshameka tse di nang le dithuto le dilo tse dingwe, go akaretsa le tsa go tshamekela kwa ntle, tsotlhe tse di botlhokwa mabapi le tlhabololo gothelele ya bana ba banyane.



TIRAGATSO E E GAISANG YA DITHUTO E AMOGELA MOPUTSO



Ba ba fitlheletseng maemo a a kwa godimo kwa Mophatong wa 12 go tswa kwa dikolong tse dikgolwane tsa selegae kwa baaging ba Maquassi Hills, ba setse ba abetswe meputso mabapi le tiragatso ya bone ya dithuto e e gaisang. Moithuti mongwe le mongwe o amogetse khomphiuthafarwa, tse di abilweng kwa moletlong wa Dikabo tsa Baihuti ba Mophato wa 12 ba ba fitlheletseng Tiragatso e e Gaisang.

Lenaane leno la tiragatso e e gaisang le ne le rotloedwa ka matlole ke Bokamoso Solar ka tirisanommogo le Lefapha la Thuto le lebisitswe go Matlosana Maquassi Hills. Jaaka karolo ya lenaane la tlhabololo ya ikonomi la porojeke ya matlatsatsi, maikaelelo a moletlo one wa dikabo e ne e le go tlhotlheletsa le go akgola diphithilelo tsa thutego ya baihuti ba materiki, kwa dikolong tse di kwa baaging ba selegae .

Barutabana ba le bararo ba ne ba lemogiwa le abelwa dikabo, mme mongwe le mongwe o ne a amogela dikwalelo tsa inthanete.

"Re lemoga le go netefatsa gore setlhophisa sa materiki sa 2020 ba ne ba tshwanetse ke go laola maemo a a neng a sa bonelwapele a kgatelelo ya maikutlo a a tlhodilweng ke leroborobo COVID-19," Tshepo Kgoloane, Molaodi wa Ditiragatso tsa Baagi tsa Bokamoso Solar.

KOPANA LE MOLAODI WA DITIRAGATSO TSA BAAGI WA RONA



Tshepo Kgoloane ke Molaodi wa Ditiragatso tsa Baagi tsa Tlhabololo ya Ikonomi wa Bokamoso Solar, yo o abetsweng maatla a go etelelepele manaane a tlhabololo ya ikonomi a bodirelo jwa matlatsatsi a a agang itshokelo ya loago le go laola phetogo e e siameng. O rata thata tlhabololo le thuto mo bašweng.

Tshepo o bona lenaane la bašwa la Bokamoso Solar jaaka mokgwa oo kgaolo eno e ileng go o dirisa go tlhagisa baeteledipele ba mo isagong, le go thusa go tlhatlosa baagi ba ba e dikaganyeditseng.

Ke gaufi le go itumelela tshosometso eo manaane a Tlhabolo ya Bašwa le Tlhabololo ya Sešweng ya Bana a nang le yone go kgabaganya baagi ba rona, ka ntlha ya fa ditlhamo tseno di thusa go tswelletsa phetogo mo losikeng leno le mo isagong ya mo kgaolong eno.




DIKOPANO TSA BAAGI

Dintlha ka ga dikgokagano tsa baagi tse di latelang di tla buisanelwa mo dipolateromong tsa BOKAMOSO SOLAR tsa mo moweng gonne dikopano tsa sebele di sa letlelelwa mo nakong e ya taolo ya motsamao ya bosetšhaba.

KGAOGANYO YA MADI A KOTARA A A DIRISITSWENG A ED

- Tlhokomelo ya Pholo
- Thuto
- Katlaatlalo (0%)
- Tlhabololo ya Setlamo
- Lenaane la Bokgoni mo Bašweng



GET IN TOUCH

Community Operations Manager

Tshepo Kgoloane

tshepo.kgoloane@eimsafrica.com



bokamososolar.co.za



info@bokamososolar.co.za



Like our Facebook Page | RenewEnergyCo